- XHIHADI -

“Ç’ËSHTË ME JU QË KUR U THUHET
DILNI NË RRUGËN E ALLAHUT...”

SHEJH EBU MALIK ET TEMIMI

Bejtul'Muhaxhirin

“Xhihadi”

“Ç’është me ju që kur u thuhet dilni në rrugën e Allahut...”

Nga Shejh Ebu Malik Et Temimi

Falënderimi i takom vetëm All-llahut, Zotit të botrave, i cili i ngriti qiejt pa asnjë shtyllë dhe e bëri tokën të rrafshët, Atij i takojnë gjithë falënderimet, Ai është krenaria e besimtarit, i Cili i poshtërson pabesimtarët, salavatet dhe selamet qofshin mbi imamin e gjithë pejgamberëve, udhëheqësin dhe drejtuesin e njerëzve drejt xheneteve të Zotit të botrave, Muhamedin të birin e Abdullahut, mbi atë dhe familjen e tij qofshin salatet më të përzemërta.

Prej këshillave më prekëse që gjatë dëgjimit të tyre lotojnë sytë, zbuten zemrat dhe i kaplon frikërespekti gjatë meditimit të tyre, janë këshillat e Kur’anit, ky është libri i cili **“nuk mund ti m’vishet e pavërteta nga asnjë anë, është i zbritur prej të Urtit, të Lavdishmit” [1]**
“Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim, udhëzues për ata që frikësohen (All-llahut).” [2]

Thotë All-llahu i Lartëmadhërishëm: **“O ju që besuat, ç’është me ju që kur ju thuhet: Dilni në rrugën e All-llahut rëndoheni në tokë, A jeni të kënaqur me jetën e dunjasë, se sa me ahiretin?, kënaqësia**

---

[1] Surja Fusilet, Ajeti 42
[2] Surja El Bekare, Ajeti 2

e jetës së dunjas në krahasim me ahiretin është e vogël!. Nëse nuk dilni Ai do t'ju dënojë me një dënim të dhembshëm, do t'ju zëvendsojë me një popull tjetër dhe Atë [All-llahun] nuk e dëmton asgjë aspak, All-llahu ka fuqi dhe mundësi mbi çdo gjë." [3]

O ju besimtarë, All-llahu i zbriti këto ajete qortim për ata që u vonuan duke e ngadalsuar për në luftën e Tebukut, poashtu këto ajete janë qortim për ata që e vonojnë ose kundërshtojnë daljen në xhihadin që është obligim për çdo individ.

Tha All-llahu i Lartëmadhërishëm: **"Ç'është me ju që kur ju thuhet: Dilni në rrugën e All-llahut": dilni në mbrotje të fesë, dilni në përkrahjen e robërve të All-llahut, bashkohuni safave të tyre, dilni që ta ngritni flamurin e fjalës (لا إله إلا الله), "ju rëndoheni në tokë".**

"Ç'është me ju që kur ju thuhet: Dilni në rrugën e All-llahut rëndoheni në": punët e juaja dhe postet e juaja.

"Ç'është me ju që kur ju thuhet: Dilni në rrugën e All-llahut rëndoheni në": familjet e juaja, fëmijët, shokët dhe të dashurit e juaj.

"Ç'është me ju që kur ju thuhet: Dilni në rrugën e All-llahut rëndoheni në" biznesin dhe grumbullimin e pasurisë.

"Ç'është me ju që kur ju thuhet: Dilni në rrugën e All-llahut rëndoheni në": kënaqësit e kësaj jete të përkohshme.

---

[3] Surja Et-Teubeh, Ajeti 38

“A jeni të kënaqur me jetën e kësaj dunjaje, se sa me Ahiretin”: a jeni të kënaqur me mirësit e dunjas të përkohshme se sa me ato të Ahiretit, që nuk mbarojnë asnjëherë?

“Kënaqësia e jetës së dunjas në krahasim me Ahiretin është e vogël!”: Mirësitë e Ahiretit janë të përhershme, më të ëmbëlat, sado që njeriu kënaqet me mirësitë e dunjas, ai asnjëherë nuk i shijon dhe arrin mirësitë as sadopak kënaqësit e Ahiretit, kështuqë, o ju të cilët keni besuar, kërkoni mirësitë e Xhenetit duke ju bindur All-llahut, duke vrapuar në kryerjen e urdhërave të Tij, duke dalë në krah luajve të Xhihadit përballë armikut dhëmbë për dhëmbë.

“Nëse ju nuk dilni, Ai do t’ju dënojë me një dënim të dhëmbshëm, do t’ju zëvendsojë me një popull tjetër, dhe Atë nuk e dëmton asgjë aspak, All-llahu ka fuqi mbi çdo gjë”.

O ju besimtarë, nëse nuk dilni në xhihad që ta mbroni fenë tuaj, që ta mbroni nderin tuaj, që t’i mbroni vëllezërit dhe motrat e juaj, All-llahu do t’ju dënojë me një dënim të dhëmbshëm, juve ju bëjnë që ta harroni All-llahun epshet dhe kënaqësit e kësaj dunjaje, për shkak së cilës ju sot jeni ulur dhe nuk interesoheni e as nuk e çani kokën aspak.

“Do t’ju zëvendosjë me një popull tjetër” popull që nëse u thuhet dilni në Xhihad, ata dalin me nxitim, i përgjigjen ftesës së All-llahut, dhe i binden Atij dhe të Dërguarit të Tij.

“Atë (All-llahun) nuk e dëmton asgjë aspak”: që d.m.th: atëherë kur ju e braktisët Xhihadin e nuk u përgjigjet ftesës së Xhihadit, mëkatuat, e kjo gjë si bën asgjë dëm All-llahut sepse Ai s’ka kurr’farë nevoje për ju, Ai është i Pasuri, ju jeni nevojtarët për All-llahun. **“All-llahu ka fuqi mbi çdo gjë”.**

O ju besimtarë, dijeni se prangat më të forta që e lidhin dhe pengojnë robin që të del në Xhihad, për ngritjen e obligueshme në ndihmen e besimtarëve, është dashuria ndaj dunjas dhe kënaqësive që gjenden në të, dashuruesi i dunjas e ka të vështirë të qendroj në hendeqe, sepse atë e lidhi rehatia e hoteleve, për atë është e vështirë të ndahet nga kjo botë sepse është i lidur fortë për këtë botë, për dashuruesin e dunjas është e vështirë të qendroj nëpër shpella sepse ai jetoi në dunjan e tij neglizhent, i helmuar (me epshet e dunjas).
Dashuruesi i dunjas e ka shumë të vështirë ta mbaj në dorë armën, ngase atë e ka kapluar siguria e paqes.

O ju të cilët keni besuar, kushdo prej jush që dëshiron ti bashkangjitet safëve të luajve të Umetit (Shtetit Islam) le ti liroj prangat e robëris, le ti ngjis të thyerat e çdo të thyeri, le ta ndihmojë çdo Musliman, qoftë i vogël apo i madh, le ta largojë dhe gjuajë jasht zemrës së tij dashurinë për dunjan, e me këtë le të shpresojë shpërblimin tek All-llahu, i lumtur është ai i cili e ka synim Ahiretin, e nuk e ka synim dunjan.

All-llahume, o i Gjalli, i Përhershëm, mos i bëj vend dunjas në zemrat tona, na bëjë vend në Firdeusin e lartë.
Salatet dhe selamet qofshin mbi zotërin e pejgamberëve, familjen e tij dhe mbi shokët e tij.

Shejh Muxhahid: Ebu Malik Et-Temimi, All-llahu e pranoftë
Përktheu: Ebu Usameh

“Xhihadi, vlera e Xhihadit dhe mirësit e tij.”

Përkthyesi në lidhje me temen e Xhihadit do të shtojë diçka nga ajo që All-llahu e ka furnizuar atë.

Në emër të All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.

Falëndërimet i takojnë vetëm All-llahut, të Përhershmit, i cili na bëri krenar dhe na ngriti me Islam, i cili nga nxori nga errësira në dritë, nga shirku në teuhid, i cili na dha libër udhëzues dhe shpatë ndihmuese, salatet dhe selamet qofshin mbi zotërin e pejgamberëve Muhamedin, ﷺ, mbi familjen e tij, dhe gjithë shokët e tij.

Xhihadi është tryezë ku ulen burrat, stragjia është ushqimi i kësaj tryeze, dhe trimëria është gotë e mbushur me gjakun e pabesimtareve, që luanët e Umetit me të ushqehen.

Për Luanët e Umetit Xhihadi është anije që lundëron mbi gjakun e pabesimtarëve, të cilët i përshkruajnë All-llahut shokë në adhurimin e Tij, i lënduan Muslimanët apo Muslimanet.

Që të digjen shumë male të mbushur me pabesimtarë (që luftojnë Islamin) është më e lehtë se djegëja e një qime të besimtarit.

Xhihad në rrugën e All-llahut quhet ai xhihad që luftëtari ka synim ngritjen e fjalës së All-llahut.

Trasnmetohet nga Ebu Musa El-Esharij të ketë thënë: *“U pyet i Dërguari i All-llahut ﷺ: një njeri lufton për të treguar trimëri, një tjetër për entuziazëm, ndërsa një tjëtër për syfaqësi, cili nga këta është në rrugën e All-llahut?*
Tha ﷺ: “Ai i i cili lufton që fjala e All-llahut të jet më e ngritura, ai është në rrugen e All-llahut” [4]

Tha ibnul Kajimi, All-llahu e mëshiroftë: për shkakë të kësaj fjale: "لا إله إلا الله" u zhveshën shpatat.

Ndërsa ata që shpirtat e tyre i kanë mbushur me patriotizëm, e demokracizëm, e fashizëm, e luftojnë në rrugen e tagutit dhe nën flamujt e tyre, padyshim se ata janë pabesimtarët, dhe i pret dënim i dhëmbshëm.

Xhihadi është tregëtia më e mirë që bën robi me Zotin e tij, fitues i dunjas dhe Ahiretit, fitues sepse i fshihen të gjitha mëkatet pos borxhit ashtu siç erdhi në hadith:

“Vrasja në rrugën e All-llahut, fshinë të gjitha mëkatet, pos borxhit”[5]

Fitues sepse nuk e djeg zjarri një sy që bën roje në rrugën e All-llahut, ashtu siç erdhi në hadith:

“Dy palë sy nuk i prek zjarri e as nuk i djeg: sytë që kanë bërë roje ditën dhe natën në rrugën e All-llahut dhe sytë që kanë lotuar nga frika e All-llahut.” [6]

---

[4] Buhariu & Muslimi
[5] Muslimi 1886
[6] Turmidhiu 1639

Fitues sepse zjarri nuk e djeg dot pluhurin e Xhihadit që është ngjitur duke luftuar në rrugen e All-llahut ashtu siç na erdhi në hadith:

“Nuk ndodh që ta djegë zjarri, pluhurin e këmbëve të robit që luftoi në rrugën e All-llahut” [7]

Fitues sepse i Dërguari i All-llahut e quajti njeriun më të mirë, luftëtarin në rrugën e All-llahut, ashtu siç erdhi në hadith:

“Erdhi një njeri tek i Dërguari i All-llahut dhe i tha: Cili prej njerëzve është më i miri?
Tha ﷺ: *besimtari që lufton në rrugën e All-llahut me trupin e tij, pasurin e tij.”* [8]

Fitues sepse ribati (roja) e pak çasteve në xhihad, është më e mirë se kijami dhe agjërimi i një muaji, ashtu siç erdhi në hadith:

“Roja që bën roje një ditë dhe një natë është më i mirë se agjërimi dhe kijami i një muaji” [9]

Fitues sepse është i mbuluar dhe garantuar me rrizk nga ana e All-llahut, ashtu siç erdhi në hadith:

“I caktohet dhe garantohet atij rrizku i tij” [10], ky hadith është në përputhje me fjalën e All-llahut: **“Ata janë të gjallë, tek Zoti i tyre furnizohe.”** [11]

---

[7] Buhariu 2811
[8] Buhariu & Muslimi
[9] Muslimi 1913
[10] Muslimi 163
[11] Surja Ali Imran, Ajeti 169

Fitues sepse është në fortifikaten e siguris së Zotit, i siguruar nga fitneja e varrit, ashtu siç erdhi në hadith:

"Është i sigurtë nga fitneja e varrit" [12]

O ti njeri, qe derën për të dalë në Xhihad me dry e ke mbyllur, o ti njeri që veshët i ke mbyllur me pambukët e zhurmës së kësaj dunjaje, e zërin e Muslimanevë të torturuar nuk dëshiron që ta dëgjosh, dije se kjo dunja është një treg ku mbretëron zhurma e epsheve, dije që dryni i derës tënde hapet vetëm me çelësin e trimëris që All-llahu e ka fut në zemrën e robit të Tij, e ç'farë mund të bëj unë, kur All-llahu ka mbyllur gjokset e juaj në qelinë e errësirës së batilit?

Ky hadith është çelës për çdo dry që zemrën e njëriut e ka mbërthyer. I thanë disa njerëz Pejgamberit ﷺ: *"cila vepër është e barabartë me Xhihadin?"*
Tha ﷺ: *"Nuk keni mundësi ta vepron"*
Ia përsëriten të njejtën fjal dy ose tre herë, e secilen herë thoshte ﷺ: *"Nuk keni mundësi ta veproni"*, pastaj qendroi pak dhe tha: *"Shembulli i muxhahidit në rrugën e All-llahut është sikurse shembulli i atij që agjëron dhe falet pa ndërprerë, derisa të kthehet muxhahidi prej luftës"*.[13]

Pasha All-llahun më thoni, a nuk është synim i gjithë besimtarëve Xheneti, xhenetet e larta nën të cilët rrjedhin lumenj, që në to ka gra të pastra, o ju rob të All-llahut, në Xhenet do ta shihni All-llahun, do t'ju ndriçohet fytyra juaj me shikimin e All-llahut, a nuk është ky synimi ynë?

---

[12] Ebu Davudi 2500
[13] Buhariu & Muslimi

Cilat pranga na kanë lidhur kundrejt këtyre synimeve, mëkatet, epshet, fëmija, pasuria, gruaja, shokët, të dashurit?, ah të mjerët ne, qe na kaloi jeta, pas pak do të hyjm nën dhe, e për Ahiretin s'kemi përgatitur asnjë copë re, prej veprave të mira.
O ju të ngadalsuar, o ju neglizhentë, o ju të cilët ecni zvarrë si krimbat, para se krimbi ta hajë trupin tuaj në varr, shpejtoni në tregun më të mirë, bëni tregtin tuaj me Zotin tuaj i cili nuk e thyen premtimin e Tij, shiteni shpirtin tuaj Atij, e fitoni Xhenetin në përjetësi.

Tha All-llahu i Lartëmadhërishëm: **"All-llahu bleu prej besimtarëve shpirtërat dhe pasurinë e tyre me Xhenet. Luftojnë në rrugën e All-llahut, mbysin dhe mbyten. (All-llahu dha) Premtim të cilin e vërtetoi në Tevrat, Inxhil e Kur'an. E kush është më zbatues i sigurt i premtimit të vet se All-llahu? Pra, gëzonju tregtisë që bëtë me Të. Ky është sukses i madhë."** [14]

"O ju që keni besuar, a t'ju tregoj për një tregti të bujshme që ju shpëton prej dënimit të dhembshëm, t'i besoni All-llahut dhe të dërguarit të Tij, të luftoni në rrugën e All-llahut me pasurinë tuaj dhe veten tuaj, e kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini, Ai (All-llahu) iu falë mëkatet tuaja, ju shpie në Xhenete nëpër të cilat rrjedhin lumenj, dhe në pallate të bukura në Xhenetet e amshueshme, e këto janë ai suksesi më i madhë." [15]

Ky është tregu më i mirë, më i liri, me kualitetin më të lartë, garanci e përhershme, asnjehërë nuk shkatërrohet e nuk mbaron, më thoni ndonjë treg më të mirë? Unë nuk kam asnjë dyshim se tregje më të mira se ky treg nuk ka.

---

[14] Surja Teube, Ajeti 111
[15] Surja Es-Saf, Ajetet 10 - 12

Tregu i All-llahut është i hapur, mirpo në këtë treg hyjnë vetëm ata që e duan vdekjen në rrugën e All-llahut më shumë se sa e duan mushrikët e pabesimtarët këtë dunja.

Mu thoni, ata që ulur nëpër kolluqet e tyre qendrojnë, a janë më të mirë se ata qe në pluhrin e luftës zvarrë shkojnë? Jo dhe jo, pasha Madhërinë e All-llahut, ngase All-llahu tha në Kur'an: **"Nuk janë të barabartë prej besimtarëve ata që ndejtën (nuk luftuan) dhe ata që me pasurinë dhe me jetën e tyre luftuan në rrugën e All-llahut, me përjashtim të atyre që ishin të penguar pa vullnetin e vet. Ata që luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre, All-llahu i gradoi në një shkallë më të lartë mbi ata që ndejtën (me arsye). Por të gjithëve All-llahu u premtoi shpërblim, ndërsa ata që ndejtën (pa arsye) All-llahu gradoi luftëtarët me një shpërblim të madh, vende të larta me falje gabimesh e mëshirë nga Ai. All-llahu është që falë shumë dhe mëshiron."** [16]

Si mund të janë të barabartë, kur Pejgamberi ﷺ na ka informuar dhe mësuar në hadithin e tij të cilin e nxjerr Imam Thirmidhiu me zinxhirë të mirë dhe të saktë, ku ai ﷺ të ketë thënë:

" Të bësh roje një dite dhe një natë në rrugen e All-llahut është me e hajrit se një mijë ditë tjera duke qendruar në shtëpi".

Ai që ka mundësi në Xhihad të shkojë dhe atë dëshirat e kësaj jete e pengojnë, mos të hidhërohet kur fjalen e ibnu Xheuzit e dëgjon: *"Nëse ju nuk jeni nga kalorësit e luftës, atëherë ua lëshoni rrugën grave që të luftojnë dhe ju shkoni merrni zbukurimet e grave, e zbukurohuni me ato nëpër shtëpit e juaja."*

---

[16] Surja En-Nisa, Ajetet 95 - 96

A i merrë fryma yjet e Xhihadit pasi ishin përplot shkëlqim e ndriçim, e të zhduken e fshihen gjurmët dhe tragët e Xhihadit, po ashtu dhe të zhduket emri Xhihad nga jeta e njerëzve, e të jetojnë sikur mos të kishte ekzistuar më parë emri Xhihad?!.

Për Zotin, më thoni, ç'është ky gjumë i juaji aq i thellë, saqë as zhurma e tankeve të armikut nuk ju zgjojnë juve, as të bërtiturat e vëllezërve tuaj dhe motrave tuaja dhe fëmijeve të vegjël që çdo ditë bombardohen dhe masakrohen nga armiku mushrik dhe pabesimtarë, ah sa frikacakë paskeni qenë, shembulli i disa prej jush është sikur shembulli i fëmijes që kur vepron ndonjë sherr, ikën dhe shtrihet, bëhet kinse po fle, e në realitet shtiret kështu që mos ta rrahë prindi i vet, kështu është shembulli i disa njerëzve, nga frika që i ka kapluar zemrat e tyre, është e pamundur që dora e tyre ta mbajë shpaten, e kështu ikin në "gjumë" ashtuqë mos ti rrahë armiku.
I lumtë goja Halid ibn Velidit, shpatës së All-llahut, kur ai tha: *"Mos bëfshin gjumë sytë e frikacakëve."*

Sytë e juaj nuk do ta shohin atë që e panë sytë e Pejgamberit ﷺ, që është përgatitur për sytë e muxhahidinëve, tha ﷺ:
"Pashë një natë dy njerëz erdhën drejt meje, e u ngriten bashkë me mua mbi një pemë, dhe më futën me një vend që ishte më i bukuri dhe më i miri, nuk kanë parë syte e mi më të bukur se ky vend, më thanë: Ky është vend i Shehidave." [17]

I mençuri, mediton, analizon, llogarit këto qe po i përmendim, shiko, e gjithë kjo barazohet vetëm me një nijet të pastër dhe një pikë gjaku në rrugen e All-llahut që të vdesësh si Shehid, duke vdekur me një vdekje më të lehtë se sa ai që vdes në shtratin e tij, siç na erdhi në hadith:

---

[17] Buhariu 2791

“Shehidi nuk gjen dhimbje nga prekja e vdekjes ashtu siç nuk gjen ndokush dhimbje nga pickimi”. [18]

Ndërsa ai i cili vdes në shtratin e tij, vdekja e ka agonin e vet, ngase s’mund ti shpëtoj askush agonis së vdekjes, i Dërguari i All-llahut ﷺ kur iu afrua vdekja tha: *“me të vërtetë vdekja e paska agonin e vetë”*, e si qëndron puna ime dhe e jotja o miskin, qe na kanë mbuluar mëkatet, e janë bërë jorgan i yni, po qe se u bënë mëkatet jorgan, si mund të zgjohesh nga gjumi, e të luftosh në rrugen e All-llahut?!.

Më thoni, a janë të barabartë ata që nën hijen e pemëve në shtëpin e tyre qëndrojnë, derisa muxhahidi nën hijen e shpatës lufton?
Jo pasha Zotin e Muhamedit, zotëria i pejgamberëve na ka treguar dhe na ka thënë:

“Dijeni se Xheneti është nën hijen e shpatës”.[19]
Ah sa hije e mirë që është, hije në dunja, hije në ditën e gjykimit, hije në Xhenet, o All-llah na furnizo me këtë hije.

Shehidi në dunja vritet dhe prap i gjallë qëndron, e i humburi është i vdekur edhe pse me trup jeton.

Tha All-llahu i Lartëmadhërishëm: **“E për ata që u mbytën në rrugën**

---

[18] Tirmidhiu 1668

[19] Buhariu & Muslimi

e All-llahut mos thoni: “Janë të vdekur”, Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk kuptoni.” [20]

“Kurrsesi të mos mendoni se janë të vdekur ata që ranë dëshmorë në rrugën e All-llahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u ushqyer te Zoti i tyre.” [21]

O All-llah mbushe valixhen time (zemrën time) me iman, trimëri dhe sinqeritet, e të nisem për turizmin të cilin e përmendi Pejgamberi ﷺ kur një njeri i kërkoi leje që të shkoj në turizëm, i tha ﷺ: *“Turizmi i Umetit tim, është Xhihadi në rrugën e All-llahut”*.[22]

O All-llah bëji ditët e mia shigjeta, që me to ti gjuaj armiqt, e netët e mia roje, qe ti ruaj Muslimanet, tha ﷺ: *“kush gjuan një shigjetë në rrugen e All-llahut është sikur ta lirojë një rob”*.[23] Dhe për atë që bënë roje i përmendëm hadithet më lartë.

Dijeni o ju bijt e Ademit, se muxhahidi edhe po nuk e arriti shehidllëkun me trupin e tij, ai vetëmse e ka arritur me zemrën e tij, tha Pejgamberi ﷺ:

“Kush i kërkon All-llahut shehidllëkun me sinqeritet, All-llahu ia mundëson ta arrijë shehidllëkun edhe nëse vdes në shtratin e tij” [24]

Mos të harrojmë se, njeriu i cili ishte pjesëmarrës i tetëdhjetë luftrave, Halid bin Velid, vdiq në shtratin e vdekjes, ai ishte shehidi që se vrau dot dora e mushrikut, ai ishte Sejfull-llah - Shpata e All-llahut.

---

[20] Surja Bekare, Ajeti 154
[21] Surja Ali Imran, Ajeti 169
[22] Ebu Davudi 2487
[23] Tirmidhiu 1638
[24] Muslimi 1909

Në qoftë se muxhahidi kthehet nga lufta e nuk e ka arritur kënaqsin e vdekjes atëherë atij vazhdojnë ti ecin shpërblimet sikur të ishte në luftë, tha ﷺ: *"Ai i cili kthehet prej luftës, është sikur të jetë në luftë (shpërblimi nuk i ndalet)."* [25]

E në fund të fundit prap ata që nuk luftojnë në rrugën e All-llahut janë të humbur, asnjërin nga këto shpërblime madhështore nuk e arrin.

O ju qe në Xhihad, ishte e pamundur qe të dilni, flisni së paku nefsit tuaj për Xhihad, lulëzojeni zemrën tuaj me fjalën Xhihad, bëjeni pranver të gjallë, mos i mbysni zemrat e juaja pa përmendjen e Xhihadit, e të vdisni me një hise të nifakut, tha ﷺ:

"Ai i cili vdes dhe nuk ka luftuar në rrugen e All-llahut, e as nuk i ka folur vetës së tij për xhihad, ai ka vdekur me një hise dhe një degë të nifakut." [26]

Po ashtu tha ﷺ:

"Ai i cili nuk lufton, ose nuk e përgatit një luftëtar në rrugen e All-llahut, ose nuk i qëndron familjes së një muxhahidi pas (që ti kryej obligimet e tyre), do ta godet All-llahu atë me një fatëkeqësi dhe mjerim para ditës së Kijametit." [27]

---

[25] Ebu Davudi 2487

[26] Muslimi 1910

[27] Ebu Davudi 2503

Disa ajete Kur’anore që flasin rreth Xhihadit:

“O ju që besuat! Kinie frikë All-llahun dhe kërkoni afrim te Ai, luftoni në rrugën e Tij që të gjeni shpëtim.” [28]

“Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e All-llahut, ata kanë pozitë më të larët te All-llahu dhe vetëm ata janë fituesit.” [29]

“O Pejgamber, lufto jobesimtarët dhe hipokritët dhe sillu rreptë ndaj tyre - vendi i tyre është Xhehenemi që është përfundimi më i keq.” [30]

“Po ti mos dëgjo jobesimtarët dhe luftoi ata me një xhihad të ashper” [31]

“E ata, të cilët luftuan për hir Tonë, Ne, me siguri do t’i orientojmë rrugës për te Ne, e nuk ka dyshim se All-llahu është në krahun e besimtarëve.” [32]

“Vritni ata derisa të zhduket fitneja (Shirku) dhe të jetë e tërë feja vetëm për All-llahun. E në qoftë se ndalen (nga propaganda dhe lufta), atëherë lereni armiqësinë, përveç atyre që janë zullumqarë.” [33]

---

[28] Surja Maide, Ajeti 35
[29] Surja Teube, Ajeti 20
[30] Surja Teube, Ajeti 73
[31] Surja Furkan, Ajeti 52
[32] Surja El-Ankebut, Ajeti 69
[33] Surja Bekare, Ajeti 193

“Dhe luftoni ata kudo që t’i zini, dëboni prej vendit ata sikurse ju përzuan ata juve. Fitneja (shirku) është më e rëndë se vrasja.” [34]

“Ata që besuan luftojnë në rrugë të All-llahut, e ata që nuk besuan luftojnë në rrugë të djallëzuar. Luftoni pra miqtë e djallit, s’ka dyshim se intriga e djallit është e dobët.” [35]

“Luftoni ata, All-llahu i dënon dhe i mposht ata nëpërmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtarë.” [36]

Disa hadithe që flasin rreth Xhihadit:

“Nuk ka prej jush ndonjëri që plagoset në rrugen e All-llahut përveçse do të vijë në Diten e Gjykimit, plaga e tij duke rrjedhur, ngjyra ka ngjyrë gjaku, mirpo era e gjakut është erë e miskut”.[37]

“Dy gjëra nuk refuzohen pas, ose dy gjëra më së paku refuzohen: Duaja gjatë ezanit, dhe duaja gjatë vështirsis kur përballesh dhe goditesh shpatë më shpatë me armikun.” [38]

“Me të vërtetë All-llahu me një shigjetë i fut tre grupe në Xhenet: Atë i cili e prodhon shigjetën duke llogaritur tek prodhimi i tij hajr,

---

[34] Surja Bekare, Ajeti 191

[35] Surja Nisa, Ajeti 76

[36] Surja Teube, Ajeti 14

[37] Buhariu & Muslimi

[38] Ebu Davudi 2540

atë i cili gjuan me shigjet, dhe atë qe e godet shigjeta (në rrugën e All-llahut), gjuani dhe hypni mbi kuaj, që të gjuani me shigjet është më e dashur për mua se sa të hypni mbi kuaj, e ai i cili e len gjuajtjen me shigjet pasi e ka mësuar duke mos e dashur atë, një begati dhe mirësi të madhe e ka lënë.” [39]

“Kaloi Pejgamberi ﷺ afer një grupi, të cilët gjuanin me shigjeta, dhe ju tha: Gjuani o bijt e Ismailit (عليه السلام) ngase babai juaj ishte gjuajtës (i shigjetave).” [40]

“Luftoni mushrikët me pasurin tuaj, trupat tuaj, dhe gjuhët tuaja.” [41]

“Luftoni në rrugen e All-llahut, ngase Xhihadi është një derë prej dyerve të Xhenetit, e largon All-llahu mërzin dhe pikëllimit përmes Xhihadit.” [42]

“Qëndrimi një orë në safat e luftës në rrugën e All-llahut, është më e hajrit se qëndrimi në namaz 60 vite.” [43]

“Qëndrimi një orë në safat e luftës në rrugen e All-llahut, është më e mirë se qëndrimi në namaz në naten e Kadrit, pranë gurit të zi (në Qabe).” [44]

---

[39] Ebu Davudi 2513
[40] Buhariu 2899
[41] Ebu Davudi 2540
[42] Ahmedi
[43] E Saktësoi Albani 4429
[44] Ibn Hibani, e saktësoi Albani 6636

“Me të vërtetë në Xhenet janë 100 grada, i ka përgatitur All-llahu për muxhahidinët në rrugen e All-llahut, mes çdo dy gradave, është gjërësia dhe madhësia sikur qe është mes tokes dhe qiellit.” [45]

“Shehidin tek All-llahu e presin shtatë fitime: i falen mëkatët në pikën e parë të gjakut që e derdh, e sheh vendin e tij në Xhenet, i ëmbëlson petkën e imanit, e marton All-llahu atë me 72 gra nga Hurijet sy bukura, i shpëton dënimit të varrit, është i sigurtë nga tmerri më i madh, i vendoset mbi kokën e tij kurora e nderit dhe respektit, rubini i kurorës dhe dijamanti i saj është më e mirë se dunjaja dhe çka posedon në të, dhe i lejohet ndërmjetësimi i shtatëdhjetë njerëzve nga familja e shtëpis së tij.” [46]

Disa fjalë nga dijetarët e mëdhenjë të këtij Umeti rreth Xhihadit:

“Islami ngritët me katër shtylla: bindje, drejtësi, durim dhe Xhihad."

(Aliu, All-llahu qoftë i kënaqur me të.)

“Xhihadi është kënaqësia e syve të mi”

(Aliu, All-llahu qoftë i kënaqur me të.)

“Nuk ka ndonjë natë që t’më jipet nga një nuse e re, ose të përgëzohem më një fëmijë, që të jetë më e dashur kjo natë se sa një

---

[45] Buhariu 2790

[46] Ahmedi

natë e ftoftë me acar të fortë, duke udhëtuar gjatë gjithë natës nëpër acar që ta takoj në mëngjes armikun.”

(Shpata e All-llahut, Halid ibn Velid, All-llahu qoftë i kënaqur me të.)
“Po, tani e ndjej që ilaçi i vetëm për shërimin e vetes time është Xhihadi në rrugën e All-llahut dhe ta them hakun, un tani e ndjej vetën të çliruar nga njollat e vetës sime.”

(Amr AbdulAziz, All-llahu e mëshiroftë.)

“Ne luftojmë në rrugën e All-llahut, ngase na takon neve si besimtarë që të luftojmë në rrugën e fesë sonë, derisa ti dëbojmë ushtarët e armikut ose ne të vdesim në këtë rrugë, e neve nuk na takon të zgjedhim diç tjetër pos kësaj, të All-llahut jemi dhe vetëm tek Ai është kthimi.”

(Omer El-Muhtar, All-llahu e mëshiroftë.)

Xhihadit i duhen burra që shkrijnë trupat e tyre në zjarrin e armikut, pa ju trembur syri, siç ishte i Dërguari ﷺ, Ebu Bekri, Omeri, Aliu , Othamni, e të tjerë nga sahabët, të cilët e donin vdekjen në Xhihad më shumë se sa pabesimtarët dunjan.

Lule të Umetit që lulëzuan në paqe, ishin shembull dhe model për gjithë njerëzimin, e kur ishte momenti për të u pluhrosur, për të hequr kokat e pabesimtarëve, për të mbushur tokën me gjak pabesimtarëve, për të hequr flliqësirën e tyre nga toka, ishin të parët në safat e Muslimanëve.

Trimëria e tyre ishte dritë për të dobtit e Muslimanëve, si të dëshpëroheshin Muslimanet kur All-llahu ju premtonte fitore, kur

All-llahu përmes shpates së Tij - Halid bin Velidit - i futi në tokë pabesimtaret dhe u bënë nga të harruarit, si të dëshpërohet ushtria që në të ishte Halid bin Velidi.

Trimëria në zemrat e besimtareve ishte e ngulitur thellë, rrënjët e trimëris ushqehnin me ëmbëlsinë e imanit që ishte e mbushur e tërë zemra e tyre me iman.

Do të flasim shkurtimisht rreth trimërisë dhe veprave madhështore të Sahabëve - All-llahu qoftë i kënaqur me ta -.

Ebu Beker Es-Sidik

Ebu Bekri ishte ai që e shkrinte vetën për Pejgamberin ﷺ.

Transmetohet nga Urvah bin Zubejr : *“E pyeta ibn Amr bin El-A’as: më trego për gjënë më të keqe që mushrikët ja bënë Pejgamberit ﷺ. Tha: Derisa Pejgamberi ﷺ falej në Qabe, atë e pa Ukbeh bin Ebi Mua’jt , dhe ja vendosi rrobën e tij në qafen e Pejgamberit ﷺ, ja zuri frymën shumë fuqishëm, vrapoi Ebu Bekri derisa e kapi për krahu dhe e përplasi dhe i tha : A po e vrisni një njeri që thotë Zoti im është All-llahu?.”* [47]

Në diten e Bedrit sahabët ndërtuan një tendë për Pejgamberin ﷺ dhe thanë: *“Kush qëndron me Pejgamberin ﷺ, që mos të arrijnë tek ai mushrikët?”,* pasha All-llahun, nuk u afrua asnjë nga Pejgamberi ﷺ pos Ebu Bekrit, e ngriti shpaten mbi koken e Pejgamberit ﷺ (duke i bërë roje).

---

[47] Buhariu

Omer bin El-Hatab

Tha për Omer bin El-Hatabin Pejgamberi ﷺ:
“O i biri Hatabit, pasha Atë të cilin shpirti im është në dorën e Tij, nuk të takon shejtani ty në rrugë asnjëherë vetëmse e ndërron rrugën nga ajo rrugë që je ti.” [48]

Po ashtu tha ﷺ: *“Unë e shoh se shejtanët prej njerëzve dhe xhinëve ikin nga Omeri.”* [49]

Ka thënë Abdullah bin Mes’ud - All-llahu qoftë i kënaqur me të -:
“Vazhdojmë të jemi të fuqishëm prej atëherë që e ka pranuar Islamin Omeri.”.[50]

Talha bin Ubejdilah Et-Tejmi

Transmeton Buhariu nga Halid bin Kajsi të ketë thënë: *“Pashë dorën e Talhas me të cilën dorë e mbrojti Pejgamberin ﷺ në diten e Uhudit të paralizaur.”*

Thotë All-llahu i Lartëmadhërishëm:

“Prej besimtarëve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë All-llahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur (ta zbatojnë) dhe ashtu nuk bënë kurrfarë ndryshimi.” [51]

Tha Pejgamberi ﷺ:

---

[48] Buhariu & Muslimi
[49] Tirmidhiu
[50] Buhariu
[51] Surja Az’hab, Ajeti 23

“Talha ishte nga ata burra që e vërtetuan besën e dhënë All-llahut.” [52]

Zubejr bin El-Avam

Tha për të Pejgamberi ﷺ: *“Për çdo Pejgamber kishte përkrahës, përkrahës i imi është Zubejri.”* [53]

Transmetohet nga Urveh bin Zubejr të ketë thënë: *“Zubejri në ditën e Uhudit kishe të veshur çallmë të verdhë, Xhibrili - عليه السلام - zbriti në pamjen dhe fizionomin e Zubejrit.”*

Ka thënë Eth-Theuri: *“Përforcimi dhe fuqia e sahabëve ishin: Hamza, Aliu dhe Zubjeri - All-llahu qoftë i kënqur me ta -”.*

Tha Aliu - All-llahu qoftë i kënaqur me të - për trimërin e Zubjerit: *“Hidhërohej sikurse tigri dhe hidhej me hedhje të luanit.”*

Hamzah bin AbdilMutalib

Tha Pejgamberi ﷺ për atë: *“Zotëria i shehidave në Diten e Gjykimit do të jetë Hamzah”*.[54]

Transmetohet nga Ebu Dheri - All-llahu qoftë i kënaqur me të - të jetë betuar se në ketë ajet:

“Këta janë dy kundërshtarë (grupe kundërshtarësh: besimtarë dhe jobesimtarë) që janë zënë rreth Zotit të tyre.” [55] *ka zbritur për*

---

[52] Tirmidhiu
[53] Buhariu
[54] El-Hakimi
[55] Surja Haxh, Ajeti 19

Hamzën dhe shokët e tij, dhe Utben dhe shokët e tij, ditën kur e dëshmuan dhe treguan veten në luften e Bedrit.” [56]

Thotë Sead Bin Ebi Vekas: *“Luftonte Hamza në luften e Uhudit para Pejgamberit ﷺ me dy shpata dhe bërtiste: “unë jam luani i All-llahut.”* [57]
All-llahu qoftë i kënaqur me luanin e Tij dhe të Dërguarit Tij.

Ebu Abdullah Xhafer bin Ebi Talib

Transmetohet nga Muhamed bin Omer bin Alij të ketë thënë: *“E goditen Romët Xhaferin derisa e ndanë dy gjysma, e vetëm në një pjesë të dy pjesëve kishte 30 plaga.”*

Tha ﷺ: *“E pashë Xhaferin në Xhenet në formën e Melekut, pendët e tij të përgjakura, duke fluturuar në Xhenet.”* [58]

E shumë të tjerë nga sahabet qe s’kemi mundësi ti përmendim të gjithë, All-llahu qoftë i kënaqur me gjithë ata.

Këta ishin burrat, këta ishin shtyllat që përmes tyre All-llahu e mbajti lartë këtë fe, këta ishin luanët e Umetit, këta ishin të permalluarit për Xhenet.

Po s’ka dyshim, se në çdo zaman All-llahu dërgon luanë që ti zhdukin hijenat e fëlliqura, që me to ta pastrojë tokën nga shiu, këta burra janë shiu, sikure shiu pastron tokën nga balta, këta burra pastrojnë shirkun nga toka.

---

[56] Buhariu
[57] El-Hakimi
[58] El-Hakimi

All-llahu i ruajt muxhahidinët e Shtetit Islam, i bëftë të qëndrueshëm, ju’a forcoftë zemrat, u dhënte fitore ashtu siç ka premtuar: **“Me të vërtetë ndihma All-llahut është afër”**,
All-llahu i bëftë këta luanë prej atyre që vendosin sheratin në tokë, dhe ngrenë lartë fjalën e All-llahut.

Me të vertetë fjala më e lartë është fjala All-llahut, dhe burrat më të larta janë ata që jetojnë me këtë fjalë.

Frymëmarrja e besimtarit është لا إله إلا الله pa këtë njeriu s’ka pse i harxhon kot frymë kësaj jete, All-llahu na bëftë nga ata që luftojnë dhe shpartallojnë qafirët në rrugën e Tij.

Salatet dhe selami qofshin mbi zotërin e pejgamberëve ﷺ, mbi familjen e tij dhe shokët e tij.

Ebu Usameh

Bejtul'Muhaxhirin